

## SYLLABUS

## 1. Puni naziv nastavnog predmeta:

LIČNE FINANSIJE

## 2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

ne popunjavati

## 3. Ciklus studija:

1

## 4. Bodovna vrijednost ECTS:

3

## 5. Status nastavnog predmeta:

Izborni

## 6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

Nema

## 7. Ograničenja pristupa:

Nema

## 8. Trajanje / semest(a)r(i):

1

4

## 9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:

Semestar (1)

4

Semestar (2)

(za dvosemestralne predmete)

Opterećenje:  
(u satima)

9.1. Predavanja

2

Nastava:

22,50

9.2. Auditorne vježbe

0

Individualni rad:

67,13

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe

0

Ukupno:

89,63

## 10. Fakultet:

Ekonomski fakultet

## 11. Odsjek / Studijski program :

Ekonomija

## 12. Nosilac nastavnog programa:

Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor

## 13. Ciljevi nastavnog predmeta:

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o ličnom finansiranju, ličnom investiranju i upravljanju ličnim finansijama.

#### 14. Ishodi učenja:

Nakon uspješnog okončavanja ovog modula, studenti će moći/bititi sposobni da:

- Razumiju suštinu ličnih ili personalnih finansija
- Analiziraju mogućnosti ličnog finansiranja
- Analiziraju mogućnosti ličnog investiranja
- Razumiju recentna kretanja u domenu upravljanja ličnim finansijama u razvijenom dijelu svijeta

#### 15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

1. Ciljevi ličnih finansija
2. Oblici ličnih finansija
3. Rizici u ličnim finansijama
4. Lični finansijski izvještaji
5. Lični dohodak
6. Korištenje finansijskih usluga
7. Kupovina dobara i usluga
8. Finansiranje stambenog prostora i automobila
9. Zdravstveno i životno osiguranje
10. Ulaganje ličnih sredstava
11. Planiranje prihoda u penziji

#### 16. Metode učenja:

- Predavanja se organizuju po strukturi: ex katedra (60%), analiza slučajeva iz prakse (20%) i diskusije (20%). Predavanja se izvode po nastavnom programu opisanom u sadržaju kursa.
- Konsultacije su organizovane u dva termina sedmično.

#### 17. Objašnjenje o provjeri znanja:

Za svaki od predviđenih metoda provjere znanja student dobiva određen broj bodova i ukupna ocjena se izvodi kao kumulativ ostvarenih bodova po različitim aktivnostima studenata. Ocjena se formira spram odredbe Zakona o visokom obrazovanju TK, član 107.

##### PREDISPITNE OBAVEZE

- (1) Student koji je izradio i odbranio seminarski rad dobiva maksimalno 25 bodova.
- (2) Testovi se rade u prethodno dogovorenim terminima i boduju se prema tačnosti odgovora na postavljena pitanja/zadatke.
- (3) Prvi test obuhvata teoriju i eventualno zadatke iz sljedećih predmetnih cjelina: Ciljevi ličnih finansija, Oblici ličnih finansija, Rizici u ličnim finansijama i Lični finansijski izvještaji.
- (4) Drugi test obuhvata teoriju i eventualno zadatke iz sljedećih predmetnih cjelina: Lični dohodak, Korištenje finansijskih usluga, Kupovina dobara i usluga, Finansiranje stambenog prostora i automobila.

##### ZAVRŠNI ISPIT

- (5) Završni ispit (test i/ili usmeni) predstavlja konačnu provjeru znanja studenta, a obuhvata gradivo iz sljedećih predmetnih cjelina: Zdravstveno i životno osiguranje, Ulaganje ličnih sredstava i Planiranje prihoda u penziji.

#### 18. Težinski faktor provjere:

##### PREDISPITNE OBAVEZE - 70

Dva testa koja obuhvataju teoriju i eventualno zadatke ( $2 \times 20 = 40$ )

Seminarski rad (izrada i prezentacija) (25)

Zadaca (5)

##### ZAVRŠNI ISPIT - 30

Završni test koji obuhvata teoriju i zadatke (eventualno i usmeni ispit) (30)

#### 19. Obavezna literatura:

1. Vučković Sanja, Osnovi finansija, Megatrend univerzitet, Beograd, 2011
2. Keown Arthur J., Personal Finance – Turning Money into Wealth, Pearson Education Inc., New Jersey, 2010.
3. Siegel Rachel, Personal Finance, Carol Yacht, University of South Florida Sarasota-Manatee, 2009

#### 20. Dopunska literatura:

Kozarević Emira, Osnove finansija (Udžbenik u pripremi)

#### 21. Internet web reference:

- <http://www.uplusu.ba/>  
- <http://www.tvojnovac.nbs.rs>  
- <http://195.222.43.81/sase-final/>  
- <http://www.blberza.com/Pages/Default.aspx>

---

**22. U primjeni od akademske godine:**

2024/25

---

**23. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

28.05.2024.

---